

## Stages mensuels d'occitan à Aureville de l'IEO 31 2008-2009

D'une durée de 6 heures soit 48/an dans une salle de la mairie d'Aureville ; le cursus et la finalité suivis sont les mêmes que ceux des cours débutants hebdomadaires.

Si vous souhaitez apprendre ou réapprendre la langue des Troubadours, la comprendre, l'écrire, la lire et la parler ; l'Institut d'Estudis Occitans de Haute-Garonne vous propose des stages intensifs d'apprentissage et de mise en pratique de l'occitan (languedocien et gascon), un samedi par mois **de novembre 2008 à juin 2009**, aux dates suivantes :

**Les samedis 15 Novembre, 6 Décembre, 10 Janvier, 28 Février,  
21 Mars, 25 Avril, 30 Mai et 13 Juin.**

Chaque stage dure 6 heures ( **8h30-12h00, 13h30-16h00** ). Ils ont pour but de doter les participants de bases solides de l'occitan écrit et parlé, et au-delà d'apporter un panorama le plus large et le plus complet possible de la civilisation occitane sous tous ses aspects.

Vous pouvez soit effectuer la totalité des stages, soit ne faire que le premier.

| <b>TARIF DU PREMIER STAGE SEUL</b> |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Plein tarif                        | Tarif réduit* | Tarif couple |
| 30,00 €                            | 16,56 €       | 41,31 €      |

| <b>TARIF/8 STAGES (CURSUS COMPLET)</b> |             |               |              |
|--|-------------|---------------|--------------|
|  | Plein tarif | Tarif réduit* | Tarif couple |
| <i>Cotisation**</i>                    | 30,00 €     | 12,00 €       | 38,00 €      |
| <i>Tarif/8 journées</i>                | 198,24 €    | 132,48 €      | 330,48 €     |
| <i>Total</i>                           | 228,24 €    | 144,48 €      | 368,48 €     |

\*Le tarif réduit s'adresse aux étudiants, chômeurs, précaires, ...

\*\*Montant de la cotisation annuelle à l'IEO 31, comprenant un abonnement d'un an à la revue culturelle trimestrielle d'information Occitans ! et la possibilité de participer à la vie de l'association.

Organisat per GALINETA e lo CFPO

## **REMESA DELS DIPLÓMAS D'ESCAPOLAIRE \***



Dijous 24 de setembre se debanèt a Tolosa la remesa del **diplòma d'ESCAPOLAIRE** ( de legir La beluga N° 3 pagina 11 sul siti [www.o-p-i.fr/cestalire.html](http://www.o-p-i.fr/cestalire.html) ) Trenta tres personas se son marcadas per passar l'examen d'Escapolaire. Vint e uèit l'an capitat, e detz d'entre elis amb la mencion "òsca", que marca una nòta en dessus de 68/80. L'examen s'es fach dins dos dialèctes occitan, lengadocian e gascon - sèis personas l'an passat - e l'agut - en gascon (cinc de Gers e un de Nautas-Pireneas) L'an tanben capitat sèt enfants (Calandretas de San Subran, a Tolosa e de Pàmias, dins Arièja) e dins los adultes, detz e sèt femnas e quatre òmes. Quatorze d'aquestes laureats an presentat l'examen d'Escapolaire dins l'encastre d'una formacion professionala organizada pel CFPO MP ; los autres l'an presentat en candidats liures La remesa dels diplòms se debanèt a l'Ostal d'Occitània de Tolosa (11 carrièra Malcosinat) e foguèt organizada per l'associacion **Galineta e lo CFPO Miègjorn-Pirenèus**, aculhits per la **Convergència occitana**. L'examen se tornarà far a la fin de l'annada escolara (mes de junh), segurament dins mant'unes luòcs de la Region.

\* escapolar signifie « dégrossir »

**Association GALINETA** ( président Jean-Marc BUGE) 42 rue de la banque 82000 MONTALBAN tel 05 63 63 08 58